

Službeni glasnik BiH, broj 66/21

Na osnovu člana 29. Zakona o fitofarmaceutskim sredstvima Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 49/04), Uprava Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja objavljuje

IZMJENE SPISKA

AKTIVNIH MATERIJIA DOZVOLJENIH ZA UPOTREBU U FITOFARMACEUTSKIM SREDSTVIMA U BOSNI I HERCEGOVINI

Spisak aktivnih materija dozvoljenih za upotrebu u fitofarmaceutskim sredstvima u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 15/21, 34/21 i 51/21) (u daljem tekstu: Spisak) mijenja se kako slijedi:

1. U dijelu A Spiska briše se unos 46. za ciazofamid.

2. U dijelu B Spiska dodaje se sljedeći unos:

Broj	Trivijalni naziv, identifikacijski brojevi	Hemijski naziv prema IUPAC-u	Čistoća	Stupanje na snagu	Rok važenja odobrenja	Posebne odredbe
146.	Ciazofamid CAS br.: 120116-88-3 CIPAC br.: 653	4-kloro-2-ciano-N,N-dimetil-5-p-tolilimidazol-1-sulfonamid	≥ 935 g/kg	01.08.2021.	31.07.2036.	Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne materije od strane relevantnih tijela Europske unije. U toj ukupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pažnju na sljedeće: a) specifikaciju komercijalno proizvedenog tehničkog materijala, b) uticaj prerade na procjenu rizika za potrošače, c) zaštitu člankonožaca koji ne pripadaju ciljanoj grupi uključujući gliste. Podnosilac zahtjeva mora dostaviti ažuriranu procjenu dostavljenih informacija i, ako je potrebno, dodatne informacije kojima se potvrđuje odsutnost endokrino disruptivnog djelovanja do 16. maja 2023.

3. U dijelu A Spiska briše se unos 203. za *Streptomyces* K61 (prije *S. griseoviridis*).

4. U dijelu B Spiska dodaje se sljedeći unos:



Broj	Trivijalni naziv, identifikacijski brojevi	Hemijski naziv prema IUPAC-u	Čistoća	Stupanje na snagu	Rok važenja odobrenja	Posebne odredbe
145.	<i>Streptomyces</i> soj K61	Nije primjenjivo	Nema značajnih nečistoća	01.07. 2021.	30.06.2036.	Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne materije od strane relevantnih tijela Evropske unije. Potrebno je obratiti posebnu pažnju na zaštitu korisnika sredstva i radnika, uzimajući u obzir da se smatra da mikroorganizmi mogu uzrokovati preosjetljivost, te osigurati da uslovi upotrebe uključuju primjenu odgovarajućih ličnih zaštitnih sredstava. Proizvođači su dužni osigurati strogo održavanje ekoloških uslova i analizu kontrole kvalitete tokom proizvodnog postupka.

5. U dijelu D Spiska dodaju se sljedeći unosi:

Broj	Trivijalni naziv, identifikacijski brojevi	Hemijski naziv prema IUPAC-u	Čistoća	Stupanje na snagu	Rok važenja odobrenja	Posebne odredbe
29.	<i>Pepino mosaic virus</i> , soj EU, blagi izolat Abp1	Nije primjenjivo	Onečišćenje nikotinom ne premašuje sljedeće vrijednosti u tehničkom materijalu: najviše 0,005 mg/L u Abp1 (tehnički koncentrat) najviše 3,87 x 10 ⁻⁵ mg/kg u MPCP-u (U biljkama parađaja zabilježena je prisutnost nikotina kao posljedica metode proizvodnje mikrobne materije za suzbijanje parazita (MPCA) u biljkama parađaja.)	28.06.2021.	28.06.2036.	Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne materije od strane relevantnih tijela Evropske unije. U toj ukupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pažnju na sljedeće: a) strogo održavanje ekoloških uslova i analizu kontrole kvalitete tokom proizvodnog postupka koje proizvođač treba osigurati radi poštovanja graničnih vrijednosti mikrobiološke kontaminacije. b) zaštitu korisnika sredstva i radnika, uzimajući u obzir da se smatra da mikroorganizmi mogu sami po sebi uzrokovati preosjetljivost, te osigurati da uslovi upotrebe uključuju primjenu odgovarajućih ličnih zaštitnih sredstava. Uslovi upotebe prema potrebi uključuju mjere za smanjenje rizika.
Broj	Trivijalni naziv, identifikacijski brojevi	Hemijski naziv prema IUPAC-u	Čistoća	Stupanje na snagu	Rok važenja odobrenja	Posebne odredbe



30.	<i>Pepino mosaic virus</i> , soj CH2, blagi izolat Abp2	Nije primjenjivo	Onečišćenje nikotinom ne premašuje sljedeće vrijednosti u tehničkom materijalu: najviše 0,007 mg/L u Abp2 (tehnički koncentrat) najviše 3,87 x 10 ⁻⁵ mg/kg u MPCP-u (U biljkama parađaja zabilježena je prisutnost nikotina kao posljedica metode proizvodnje mikrobne materije za suzbijanje parazita (MPCA) u biljkama parađaja.)	28.06.2021.	28.06.2036.	Za provedbu jedinstvenih načela iz propisa o jedinstvenim načelima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne tvari od strane relevantnih tijela Europske unije. U toj ukupnoj ocjeni države članice moraju obratiti posebnu pozornost na sljedeće: a) strogo održavanje ekoloških uvjeta i analizu kontrole kvalitete tijekom proizvodnog postupka koje proizvođač treba osigurati radi poštovanja graničnih vrijednosti mikrobiološke kontaminacije. b) zaštitu korisnika sredstva i radnika, uzimajući u obzir da se smatra da mikroorganizmi mogu sami po sebi uzrokovati preosjetljivost, te osigurati da uslovi upotrebe uključuju primjenu odgovarajućih ličnih zaštitnih sredstava. Uslovi upotrebe prema potrebi uključuju mjere za smanjenje rizika.
-----	---	------------------	--	-------------	-------------	--

6. U dijelu A Spiska briše se unos 129. za klopivalid.

U dijelu B Spiska dodaje se sljedeći unos:

Broj	Trivijalni naziv, identifikacijski brojevi	Hemijski naziv prema IUPAC-u	Čistoća	Stupanje na snagu	Rok važenja odobrenja	Posebne odredbe
147.	Klopivalid CAS br. 1702-17-6 CIPAC br. 455	3,6-diklorpiridin-2-karboxilna kiselina odnosno 3,6-diklorpikolinska kiselina	≥ 950 g/kg	01.10.2021.	30.09.2036.	Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne materije od strane relevantnih tijela Evropske unije. U toj ukupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pažnju na sljedeće: - specifikaciju komercijalno proizvedenog tehničkog materijala, - sigurnost korisnika sredstva, pri čemu treba osigurati da je uslovima upotrebe propisana primjena odgovarajućih ličnih zaštitnih sredstava, - moguću prisutnost ostataka klopivalida u kulturama u plodoredi, - moguću prijenos ostataka klopivalida kompostom ili gnojivom dobivenim od životinja čija hrana potiče s tretiranih područja, kako se ne bi nanijela šteta podložnim usjevima, - zaštitu podzemnih voda u osjetljivim područjima. Uslovi upotrebe prema potrebi uključuju mjere za smanjenje rizika. Podnosilac zahtjeva mora dostaviti potvrđene informacije o efektu postupaka pročišćavanja vode na vrstu ostataka prisutnih u vodi za piće. Podnosilac zahtjeva dužan je te informacije dostaviti u roku od dvije godine od donošenja smjernica za ocjenu efekta postupaka pročišćavanja vode na vrstu ostataka prisutnih u površinskim i podzemnim vodama.

8. U dijelu B Spiska briše se unos 2. za profoksidim. ¹

9. U dijelu A Spiska briše se unos 35. za famoksadon. ²

Izmjene Spiska aktivnih materija dozvoljenih za upotrebu u fitofarmaceutskim sredstvima u BiH objavljuju se u "Službenom glasniku BiH" u skladu sa izmjenama spiska u Evropskoj uniji.

Ovim Izmjenama Spiska aktivnih materija dozvoljenih za upotrebu u u fitofarmaceutskim sredstvima u BiH preuzimaju se odredbe:

- Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/843 od 26. maja 2021. o produženju odobrenja aktivne materije ciazofamid u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Evropskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i o izmjeni Priloga Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 540/2011.

- Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/853 od 27. maja 2021. o produženju odobrenja aktivne materije Streptomyces soj K61 u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Evropskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja te o izmjeni Priloga Provedbenoj uredbi (EU) br. 540/2011.

- Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/917 od 7. juna 2021. o odobravanju aktivnih materija Pepino mosaic virus, soj EU, blagi izolat Abp1 i Pepino mosaic virus, soj CH2, blagi izolat Abp2 kao materija niskog rizika u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Evropskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja, i o izmjeni Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 540/2011.

- Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/1191 od 19. jula 2021. o produženju odobrenja aktivne materije klopirolid u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Evropskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i o izmjeni Priloga Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 540/2011.

- Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/1379 od 19. avgusta.2021 o neproduženju odobrenja aktivne materije famoksadon u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Evropskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i o izmjeni Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 540/2011.

Izmjene Spiska aktivnih materija dozvoljenih za upotrebu u fitofarmaceutskim sredstvima u BiH stupaju na snagu narednog dana od dana potpisivanja.

Broj 08-02-2-87-32/21
07. oktobra 2021. godine
Sarajevo

Direktor
Dr. Goran Perković

¹ U skladu sa članom 46. Uredbe (EZ)br. 1107/2009 Evropskog parlamenta i Vijeća od 21.10. 2009.godine, uvoz fitofarmaceutskih sredstava koja sadrže ovu aktivnu materiju (profoksidim) je zabranjen, a prodaja, skladištenje i upotreba je dozvoljena do 31.01.2023. godine.

² Uvoz fitofarmaceutskih sredstava koja sadrže ovu aktivnu materiju (famoksadon) je zabranjen, a prodaja, skladištenje i upotreba je dozvoljena do 16.09.2022. godine.



Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!

➔ [Prijava \(/auth/login?ReturnUrl=%2Fpage%2Fakt%2FELRNLLLWIBk%3D\)](/auth/login?ReturnUrl=%2Fpage%2Fakt%2FELRNLLLWIBk%3D)

➔ [Registracija \(/auth/register?ReturnUrl=%2Fpage%2Fakt%2FELRNLLLWIBk%3D\)](/auth/register?ReturnUrl=%2Fpage%2Fakt%2FELRNLLLWIBk%3D)

O nama

Javno preduzeće Novinsko-izdavačka organizacija SLUŽBENI LIST BOSNE I HERCEGOVINE. Sva prava pridržana. 2014

Adresa

Džemala Bijedića 39/III
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Email: sllist@sllist.ba (<mailto:sllist@sllist.ba>)

Kontakti

Centrala

Tel: 033/722-030

Email (<mailto:info@sllist.ba>)

Uredništvo

Tel: 033/722-038

Email (<mailto:urednistvo@sllist.ba>)

Pravna služba

Tel: 033/722-051

Email (<mailto:info@sllist.ba>)

Računovodstvo

Tel: 033/722-045, Fax: 033/722-046

Email (<mailto:racunovodstvo@sllist.ba>)

Pretplata

Tel: 033/722-054

Email (<mailto:pretplata@sllist.ba>)

Ekspedit

Tel: 033/722-041

Email (<mailto:info@sllist.ba>)

Prodaja

Tel: 033/722-079

Email (<mailto:info@sllist.ba>)

Oglasni odjel

Tel: 033/722-049 i 033/722-050, Fax: 033/722-074

Email (<mailto:oglasis@sllist.ba>)

Tehnički sekretar

Tel: 033/722-061, Fax: 033/722-064



Ured direktora

Tel: 033/722-061

Komercijala

Tel: 033/722-042

2014 © JP NIO Službeni list Bosne i Hercegovine. Sva Prava Pridržana.

